

Grade 3

Sepedi Sal

Mphato wa boraro

Week 2

Beke ya bobedi

Theme: Months of the year.

Tabataba: Dikgwedi tša ngwaga.

Instructions: Practise saying the months of the year this week.

Ditaelo: Ithute dikgwedi tša ngwaga tše di latelago bekeng ye.

Sepedi

English

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pherekgong | 1. January |
| 2. Dibokwana | 2. February |
| 3. Hlakola | 3. March |
| 4. Moranang | 4. April |
| 5. Mopitlo | 5. May |
| 6. Mosegamanye | 6. June |
| 7. Phuphu | 7. July |
| 8. Phato | 8. August |
| 9. Lewedi | 9. September |
| 10. Diphhalane | 10. October |
| 11. Dibatsela | 11. November |
| 12. Manthole | 12. December |